

## CULTURA

### Sesilha 3 (2)

#### *L'autona gascoa (2/2)*

De la bòuta d'auant un Rey,  
 Car nado neul li hé la ley  
 Poucytoubino, i elo de Roumo,  
 E Bergamoto, per la Poumo  
 La Poumo Appio se bey aquiou,  
 La Melapio, la Poumo-Diou,  
 Poumo roso, Poumo Rayneto,  
 Blancho de tous los més neto,  
 La Mus-de-le be touto sang,  
 Lou Courpandu rouge é més blanc,  
 Aqui se bcy la poumo Glasso,  
 La gran-Anis la Teuto-passe,  
 La sucrado poumo d'inter,  
 Que passan més que de l'Youtz,  
 La Susino, la de la Liouro  
 Bouno couéyto lou tens que giouro,  
 La Calobina, l'Andureau,  
 La Roudau douço coumo meou,  
 La Plato negro, la Poum'pero,  
 Lou Mortgilat, encouéro aquero.  
 N'es pas aqu'on bray Paradis  
 D'aoue aquet abarejadis  
 De coulous dauoant bosto bisto  
 Per contoula l'armo mes trista?  
 Degun nou'm dira de boun co  
 Que nados flous baillhon aquo,  
 Ni que nado Primo deou mounde  
 En tant de delicis abounde.

De la botar davant un rei  
 Car nada non li hè la lei  
 Poeitovina, Pera de Roma,  
 E Bergamòta<sup>1</sup>, per la Poma  
 La Poma Àpia<sup>2</sup> se vei aquiu,  
 La Melapia<sup>3</sup>, la Poma-Diu<sup>4</sup>,  
 Poma ròsa<sup>5</sup>, Poma Raineta<sup>6</sup>,  
 Blanca<sup>7</sup> de totas la mès neta,  
 La Mus-de-lèbe<sup>8</sup> tota sang,  
 Lo Court-pendu<sup>9</sup> roge e mès blanc,  
 Aquí se vei la poma Glaça<sup>10</sup>  
 La gran-Anis<sup>11</sup>, la Tota-passa<sup>12</sup>  
 La sucraida poma d'infèrn<sup>13</sup>,  
 Que passan més que de l'ivèrn,  
 La Susina<sup>14</sup>, la de la Liura<sup>15</sup>  
 Bona cuèita lo temps que giura,  
 La Calobina<sup>16</sup>, l'Andurèu<sup>17</sup>,  
 La Rodau<sup>18</sup> doça coma mèu  
 La Plata negra, la Pom' pera<sup>19</sup>,  
 La Mòrt-gilat<sup>20</sup>, enqüera aquera.  
 N'es pas aquò 'n v'rai Paradís  
 D'aver aqueth abarrejadís  
 De colors davant vòsta vista  
 Per consolar l'arma mès trista?  
 Degun no'm dirà de bon còr  
 Que nadas flors balhan aquò,  
 Ni que nada Prima deu monde  
 En tant de delicis abonda.

1 : au mens quate varietats coneishudas avant 1675 : la dau Bugey, la d'estiu, la d'autona e la cresana.

2 : varietat anciana coneishuda au siècle XVII<sup>au</sup> (frueit petit jaune e carmin a l'assorelhada).

3 : varietat hòrt anciana dita poma d'ivèrn mentavuda per Plini l'ancian en 89 (frueit brun jaunàs cobèrt de roge).

4 : varietat anciana jauna de palha descriuta autanlèu 1628 e dita tanben àpia dobla o àpia gròssa.

5 : benlèu la varietat dita dobla ròsa descriuta autanlèu 1628 dita tanben àpia dobla o àpia gròssa !

6 : la reineta qu'amassa 200 varietats.

7 : mantuna varietat an l'appelacion « blanca »

8 : appellacion damp hòrt de varietats de forma alongada.

9 : probable la cort-penut grís, varietat hòrt anciana apareishuda avant 1400, la « mei renomada d'Euròpa » en 1613 (son nom vindré de son pedoncle cort mes en 1500, B. Curtius l'apèra Capendu, comuna de l'Aude, quan seré originària de Normandia). De pèth jaune rossàs a gris, considerada au XVI<sup>au</sup> coma la mei bona pr'amor de son gost e sas qualitats medicinaus.

10 : varietat jauna citron originària de Dordonha.

11 : pòt estar lo fenolhet gris o anís gris (descriut en 1628 ; frueit asprut de sabor anisada).

12 : seré la passapoma d'estiu descriuta per Plini ?

13 : o àpia negra, varietat damp un frueit jaune verd escur mentavuda en 1600 e emplegada per perfumar los cabinets.

14 : o « cal(le)ville » roja d'estiu, benlèu la sirica mentavuda per Plini, frueit jaune de palha.

15 : ua varietat anciana que's hèi « liura » en Hauta Viana frueit acidulat jaune madur de la mitat d'octobre a abriu.

16 : benlèu la « cal(le)ville » o susina.

17 : benlèu la blandurèu, varietat anciana cultivada dens lo Sud-Oèst ; petit frueit lis verd o jaune verdós mei o mens escur a l'assorelhada.

18 : benlèu la poma redonda rosat blanc que ven deus Romans (sa carn sucraida sent l'arròsa de Provins).

19 : aute nom de la melàpia.

20 : varietat dita « astracan blanca » o « gelada d'estiu » probable originària d'Astrakhan en Russia que resistís au freid e l'altitud (frueit blancós a maturitat).

Tirat de Joan Giraud d'Astròs, *Lo trimfe de la lengua gascoa aus plaidejats de las quate sasons e deus quate elments, devant lo pastor de Lomanha*, Tolosa, 1642, p. 34-36, v. 1146-1215